Prednosti održavanja Unimatrix-a

1.Pregled servera:

Serveri se pregledavaju periodično, interval pregleda se dogovara sa korisnikom. Tokom svakog pregleda se provjeravaju svi logovi vezani za server. (Application, Securty, Setup, System) Kroz ove logove se može na vrijeme uočiti greške sistema ili pokušaja brute force napada. Takođe ako su hard diskovi ili drugi dijelovi hardvera problematični logovi nam pokazuju greške, tako da možemo na vrijeme reagovati.





2.Kontrola računara kroz teamviewer:

Unimatrix posjeduje **licenciran teamviewer**, gdje se na svaki računar instalira teamviewer i omogućava daljinski pristup na korisnikove računare. Osim sto omogućava instant pristup kod intervencija i problema koji korisnik može imati, teamviewer takodje ima konzolu koja obavještava nas kao servisere ako nešto nije uredu sa korisnikovim računarom te možemo na vrijeme reagovati. Klasične greske koje se dešavaju a uočljive su kroz ovaj sistem za praćenje su:

- isključeni update windows operativnog sistema ili ako update-i nisu ažurirani. (jako bitno za zaštitu od naprednih malwera kao što su kriptolokeri koje iskorištavaju sigurosne propuste kod računara koji nisu na vrijeme ažurirana)
- Isključen ili ne ažuriran antivirus – često se zna desiti interna greška na antivirusu gdje usljed blokade sporednih servisa antivirus se isključi te ne pruza adekvatnu zastitu.





3.Praćenje i kontrola korisnika kroz ESET Remote Administrator

Ovaj sistem omogućava praćenje rada računara i optimizira rad antivirusnog sistema. Šta je jako bitno za ovaj sistem jesta da antivirus kod korisničkog računara kad se poveže sa serverom ESET Remote Administratora, je da apsolutno ni pod kojim uvjetima ne dopušta isključenje antivirusa stalno ili privremeno.

Svjedoci smo da korisnici instaliraju razno razne besplatne i krekovane programe koji su često zaraženi malwerima i zbog ne znanja da bi instalirali takav program isključe antivirus i nesvjesno zaraze malwerima kompletan sistem, koji može dovesti do sporijeg rada računara, pregrijavanje komponenti, i u najgorem sve češćem slučaju zaključati podatke gdje se kasnije od kupaca zahtjeva određen iznos novca da se podaci otključaju.

Jos jedna bitna prednost ovog sistema jeste da antivirus na korisnikovom računaru šalje sve aktivnosti antivirusa na Unimatrix server gdje se traži od administratora da pregleda svaku zabilježenu prijetnju.

Kroz pregled ovih prijetnji možemo odrediti koje je stranice korisnik posjećivao te na vrijeme prenijeti menadžmentu firme da upozori korisnika da ne posjećuje takve stranice na poslovnim računarima.





4.Secure FTP Backup

FTP Backup služi kao dodatni backup i nalazi se u prostorijama Unimatrix doo gdje je pod konstantnim nadzorom i provjerama od raznih sigurosni prijetnji. Imali smo slučajeve gdje kompletna backup strategija kod korisnika zakaže te se ovo riješenje pokazalo kao pouzdano i odlično riješenje za vraćanje podataka poslovanja kao što su WAND i NIBIS.